

Xitsonga  
Ntlawa wa

# Xingwavila xa nsuku

4c



Komello Moloi



## **Mimpfumawulo (mpfuxeto)**

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, vh, ch, rh, ndz, kh, kw, nk, ns, ts, ndl, nkw, nhl, nts, ntsw

## **Mimpfumawulo (yintshwa)**

*Revision*

## **Marito mo titoloveta (mantshwa)**

**xingwavila, emalwangwini, emahlweni**

**Xingwavila xa nsuku**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa: 4C**

ISBN: 978-1-77981-638-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Komello Moloi

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Riaan Muller

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

# Xingwavila xa nsuku



**Komello Moloi**

Koti ri le ku haheni exibakabakeni, ri haha ri ya henhla na le hansi na ku penyuluka. Koti a ri ri na xingwavila xa nsuku.

Loko ra ha tlanga na ku haha ri ya henhla, xingwavila xi wele ehansi. Koti ri yile ri ya kombela swinyenyana ku va swi ri pfuna ku lava xingwavila lexi nga lahleka.





Koti ri vonile Xikhovha.

“Avuxeni, Xikhovha. Ndzi kombela ku pfuniwa. Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa mina xa nsuku.”

Xikhovha xi hlamula: “Ndzi ta pfuna hi ku lava navusiku. Matihlo ya mina lamakulu ya kota ku vona ku antswa loko ku ri na xinyami. U nga kombela na Xindzingiri ku va yi ku pfuna.”





Koti na Xikhovha va ye va ya kombela  
Xindzingiri.

“Avuxeni, Xindzingiri. Ndzi kombela ku  
pfuniwa! Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa  
mina xa nsuku.”

Xindzingiri xi hlamurile: “Ndzi ta pfuna ku lava hi ku languta emalwangwini ya yindlu. Ndzi vona ku antswa loko ndzi ri kwale henhla. U nga ha kombela na Sekwa ku va ri ku pfuna.”





Koti, Xindzingiri na lavan'wana va yile va ya kombela Sekwa.

“Avuxeni, Sekwa. Ndzi kombela ku pfuniwa. Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa mina xa nsuku.”

Sekwa ri hlamurile: “Ndzi ta ku pfuna hi  
ku languta endzeni ka damu. Ndzi kota ku  
vona ku antswa endzeni ka mati. U nga ha  
kombela na Gogosana ku va ri ku pfuna.”





Koti, Sekwa na lavan'wana va yile va ya  
kombela Gogosana.

“Avuxeni, Gogosana. Ndzi kombela ku  
pfuniwa. Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa  
mina xa nsuku.”

Gogosana ri hlamurile: “Ndzi ta ku pfuna hi ku languta etihunyini. Ndza swi kota ku lava na ku handza. U nga ha kombela na Hokwe ku va yi ku pfuna.”





Koti, Gogosana na lavan'wana va yile va ya kombela Hokwe.

“Avuxeni, Hokwe. Ndzi kombela ku pfuniwa. Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa mina xa nsuku.”

Hokwe yi hlamurile: “Ndzi ta pfuna hi ku lava etikhabodini. Ndzi kota ku vona ku antswa endzeni ka yindlu. U nga ha kombela na huku ku va yi ku pfuna.”





Koti, Hokwe na lavan'wana va yile va ya  
kombela huku.

“Avuxeni, Huku. Ndzi kombela ku pfuniwa.  
Ndzi lahlekeriwile hi xingwavila xa mina xa  
nsuku.”

Huku yi hlamula: “Ndzi ta pfuna hi ku languta hinkwako ehansi. Ndza swi kota ku cela misava. Ndzi ta langutisia ensin’wini ya tikhavichi.”

Huku yi sungule ku cela. Huku yi cele lani yi cela na leni.





Huku a yi ehleketa leswaku xingwavila a xi nga welanga ekule na laha a yi ri kona. Huku yi sungule ku cela yi yisa emahlweni switsanana.

“Languta Koti, ndzi kumile xingwavila xa wena,” ku vula huku yi ri karhi yi tlulatlula hi ntsako.

Koti ri amukerile xingwavila xa rona. “Ndzi tsakile leswaku u kumile xingwavila xa mina. I nkarhi wa ku va hi oxa leswaku hi tlangela. Ndzi rhamba hinkwavo lava nga pfuna ku lava. Ndzi kombela leswaku na le ka van’wana mi endla tano.”





## Readers

### Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzelama wa hlamlala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukhetu, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingga ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xvhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahlekla
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

### Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhnenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read\*



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi  
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-128-2

9 781779 816382